



## SYLLABUS

**1. Puni naziv nastavnog predmeta:**

Uvod u historiju II

**2. Skraćeni naziv nastavnog predmeta / šifra:**

(max. 20 karaktera)

**3. Ciklus studija:**

1

**4. Bodovna vrijednost ECTS:**

4

**5. Status nastavnog predmeta:** Obavezni  Izborni**6. Preduslovi za polaganje nastavnog predmeta:**

nema

**7. Ograničenja pristupa:**

nema ograničenja

**8. Trajanje / semestar:**

1

2

**9. Sedmični broj kontakt sati:**

9.1. Predavanja:

3

9.2. Auditorne vježbe:

1

9.3. Laboratorijske / praktične vježbe:

0

**10. Fakultet:**

Filozofski fakultet

**11. Odsjek / Studijski program:**

Historija

**12. Odgovorni nastavnik:**

dr. sc. Sead Selimović, redovni profesor

**13. E-mail nastavnika:**

sead.selimovic@unitz.ba

**14. Web stranica:**

www.ff.untz.ba

**15. Ciljevi nastavnog predmeta:**

- O sposobiti studente da razumiju pojam, strukturu i značaj nauke, te posebno historijske nauke,
- da razumiju kako se vrši izbor teme istraživanja,
- da razumiju ulogu i značaj historijskih izvora sa jedne strane i historičara kao istraživača sa druge strane,
- da razumiju zašto je važna kritika historijskih izvora,
- da pojme važnost institucija koje čuvaju historijske izvore.

**16. Ishodi učenja:**

- Da studenti mogu samostalno kritički analizirati historijske izvore,
- Da identificiraju motive, razloge, iskrivljivanja historijske istine kroz prošlost,
- Da znaju izdvojiti falsifikate, interpolacije, zablude u historiji,
- Da mogu razlikovati profesionalnu i neprofesionalnu historiju i nauku općenito,
- Da znaju samostalno napisati historijski rad.

**17. Indikativni sadržaj nastavnog predmeta:**

1. Predmet i zadatak historijskog istraživanja,
2. Problemi metode u historiji (historijska metoda),
3. Struktura historijske metodologije.
4. Pojam i klasifikacija historijskih izvora: izvori prvog i drugog reda,
5. Pojam i klasifikacije historijskih izvora: primarni i sekundarni izvori,
6. Pojam i klasifikacija historijskih izvora: ostaci i tradicija,
7. Pojam i klasifikacije historijskih izvora: izvori po sadržaju
8. Vrste historijskih izvora: povelje i akta,
9. Vrste historijskih izvora: anali i hronike, autobiografski izvori,
10. Vrste historijskih izvora: novine, pisma, materijalni ostaci, usmena tradicija,
11. Prikupljanje izvora i obavještenja,
12. Kritika izvora: vanjska kritika
13. Kritika izvora: unutrašnja kritika
14. Sinteza,
15. Ekspozicija (izvještaj).

**18. Metode učenja:**

Planirane su slijedeće aktivnosti uspješnog učenja: konkretno iskustvo, promatranje i promišljanje.

Kao stilovi učenja preferiraju se: vizuelni stil, auditivni, verbalni, kinestetički (motorički), tekstualni.

Najznačanije metode učenja na predmetu su:

- Predavanja uz upotrebu multimedijalnih sredstava, tehnika aktivnog učenja i uz aktivno učešće i diskusije studenata; analiza i komparacija, metoda indukcije i dedukcije, dijaloška, istraživačka, učenje putem rješavanja problema.
- Auditivne vježbe;
- Priprema i izlaganje grupnih i individualnih seminarskih radova.

**19. Objasnjenje o provjeri znanja:**

Za provjeru usvojenog znanja koristit će se :

- Pismene metode
- Usmene metode

a) Pismene metode obuhvataju pismenu provjeru znanja na testovima – mini ispitima nakon obrađenih određenih oblasti nastavnog programa i na završnom ispitu

Završni ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Položen pismeni dio ispita je uslov za izlazak i polaganje usmenog dijela ispita. Završni ispit se polaže nakon odslušanog V semestra, a u terminima koje utvrđuje Senat Univerziteta.

Način polaganja završnog ispita

Pismeni dio ispita

U okviru pismenog dijela studenti rješavaju test sastavljen od 5 pitanja.

Odgovori na pitanja u testu se boduju po principu tačan odgovor na jedno pitanje 2 (dva) boda. Student je položio pismeni dio ispita ukoliko tačno odgovori na najmanje 3 (tri) pitanja u testu, odnosno dobije 6 bodova. Maksimalan broj bodova koji student može dobiti na pismenom dijelu ispita je 10 bodova. Dva mini testa donose studentu maksimalno 20 bodova.

b) Usmeni dio ispita

Usmeni dio ispita slijedi nakon položenog pismenog dijela ispita. Realizira se postavljanjem tri pitanja od strane nastavnika iz nastavnog predmeta te diskusijom između nastavnika i studenta. Student je položio usmeni dio ispita ukoliko postigne minimalno 15 bodova (za svako pitanje po pet bodova).

Maksimalan broj bodova koji student može dobiti na usmenom dijelu ispita je trideset bodova (30), na svako pitanje po deset bodova.

**20. Težinski faktor provjere:**

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita

Obaveze studenta Bodovi

Prisutnost na predavanjima 0-5

Prisutnost na vježbama 0-5

Aktivnost studenta 0-5

Seminarski rad: 0-15

Mini testovi: 0-20

Ukupno predispitne obaveze: do 50 Završni ispit: do 50

**21. Osnovna literatura:**

1. Rastoder, Š. (2011.), Buduća prošlost: Uvod u istoriju sa osnovama istorije istoriografije, Podgorica-Nikšić.
2. Kožar, A. (1994.), Uvod u historiju, Tuzla.
3. Gross, M. (1996.), Suvremena historiografija, Zagreb.
4. Šamić, M. (1990.), Kako nastaje naučno djelo, Osmo izdanje, Sarajevo.
5. Termiz, Dž. (2003.), Metodologija društvenih nauka, Sarajevo.

**22. Internet web reference:****23. U primjeni od akademske godine:**

2023/2024
-----------

**24. Usvojen na sjednici NNV/UNV:**